



Procedura za nastavu i službu  
Odluka o nastavu  
O službu i službu  
Uz Nastavu planove i program  
3.7.2024

**-SENAT -**

Broj: 01-11-50/24

Sarajevo, 26. 06. 2024. godine

Na osnovu člana 61., a u vezi sa članom 102. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 36/22), člana 155. Statuta Univerziteta u Sarajevu, članova 4., 5. i 7. Pravilnika o stjecanju i korištenju akademskih titula, stručnih i naučnih/umjetničkih zvanja na visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 46/23 i 3/24), na prijedlog Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta broj: 02-01/120 od 29. 03. 2024. godine, a u vezi sa Odlukom Senata broj: 01-2-2/24 od 31. 01. 2024. godine, uz mišljenje Službe za nastavu od 12. 06. 2024. godine, Senat je na 70. redovnoj sjednici održanoj 26. 06. 2024. godine, donio *sljedeću*

**ODLUKU**

**I**

Daje se **saglasnost** na izmjene elaborata aktivnih studijskih programa na prvom, drugom i trećem ciklusu studija Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta u dijelu koji se odnosi na sticanje kvalifikacija.

**II**

Odluka Vijeća broj: 02-01/120 od 29. 03. 2024. godine sa pripadajućim spiskom akademskih titula, navedenih u muškom i ženskom gramatičkom rodu koje se mogu sticati na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultetu je sastavni dio ove odluke.


**III**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 1. oktobra 2024. godine.

***Obrazloženje***

Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-2-2/24 od 31. 01. 2024. godine utvrđena je obaveza članica Univerziteta u Sarajevu da izvrše usklađivanje elaborata aktivnih studijskih programa sa odredbama Pravilnika o stjecanju i korištenju akademskih titula, stručnih i naučnih/umjetničkih zvanja na visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 46/23 i 3/24), na način da nazivi akademskih titula koje se stiču završetkom određenog studijskog programa budu navedeni kako u muškom tako i u ženskom gramatičkom rodu, odnosno usklađeni sa nazivima utvrđenim u članu 4., 5. i 7. Pravilnika o stjecanju i korištenju akademskih titula, stručnih i naučnih/umjetničkih zvanja na

visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo, a shodno članu 14. navedenog Pravilnika. Postupajući u skladu sa naprijed naznačenom Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu, Vijeće Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta je članom I Odluke broj: 02-01/120 od 29. 03. 2024. godine usvojilo Spisak akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta koja se stječu završetkom I, II i III ciklusa studija koji je predstavljao tehničku ispravku spiska objavljenog u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“, broj: 46/23 i 3/24) i članom III predmetne Odluke usvojio Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o stjecanju i korištenju akademskih titula, stručnih, naučnih/umjetničkih zvanja na visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo.  
Shodno naprijed navedenom, Senat Univerziteta u Sarajevu je donio odluku kao u dispozitivu.

**REKTOR**  
  
**Prof. dr. Rifat Škrijelj**



Dostavljeno:

- Filozofskom fakultetu
- Službi za nastavu
- U dokumentaciju Senata
- Arhivi



UNIVERZITET U SARAJEVU  
FILOZOFSKI FAKULTET

UNIVERSITY OF SARAJEVO  
FACULTY OF PHILOSOPHY

71000 Sarajevo, Franje Račkog br. 1,  
Bosna i Hercegovina  
Poštanski pretnac br. 347  
Telefoni: ++ 387 33 20 36 43; ++ 387 33 20 45 99;  
++ 387 33 25 31 00; ++ 387 33 20 35 50  
Dekan: ++ 387 33 25 31 11  
Sekretar: ++ 387 33 25 32 02  
Fax: ++ 387 33 66 78 73  
e-mail: dekanat@ff.unsa.ba

#### Vijeće Fakulteta

Broj: 02-01/119

Sarajevo, 29. 3. 2024. godine

Na osnovu člana 69., 76. stav (5), 88. tačka a) i b), 89. stav (1) i (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/22.), člana 3. stav (3), 111., 144. tačka a) i b), 145., 146., 155. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-14-35-1/23 od 26. 7. 2023. godine, člana 15. i 16. Pravilnika o postupku predlaganja, ocjene, usvajanja novih i izmjene postojećih studijskih programa i nastavnih planova i programa na Univerzitetu u Sarajevu (prečišćeni tekst), broj: 01-01-2238/21 od 27. 1. 2021. godine, Odluke o izmjenama i dopunama nastavnih planova i programa svih odsjeka/katedri Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta, broj: 02-01/213 od 28. 6. 2019. godine, saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11/04-38-10347/19 od 11. 7. 2019. godine (djelovodni broj protokola Fakulteta: 01/760 od 16. 7. 2019. godine), saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-24-12/19 od 17. 7. 2019. godine (djelovodni broj protokola Fakulteta: 02-01/282-1 od 9. 9. 2019. godine), prijedloga odsjekā/katedre Fakulteta: Odsjeka za anglistiku, broj: 02-02/48 od 19. 3. 2024. godine, Odsjeka za arheologiju, broj: 02-06-ARH/18 od 19. 3. 2024. godine, Odsjeka za bosanski, hrvatski i srpski jezik, broj: 02-03/22 od 19. 3. 2024. godine, Odsjeka za filozofiju, broj: 02-04/24 od 19. 3. 2024. godine, Odsjeka za germanistiku, broj: 02-05/25 od 19. 3. 2024. godine, Odsjeka za historiju, broj: 02-06/21 od 19. 3. 2024. godine, Katedre za historiju umjetnosti, broj: 02-06-HUM/20 od 19. 3. 2024. godine, Odsjeka za književnosti naroda Bosne i Hercegovine, broj: 02-07/15 od 19. 3. 2024. godine, Odsjeka za komparativnu književnost i informacijske nauke, broj: 02-08/30 od 19. 3. 2024. godine, Odsjeka za orijentalnu filologiju, broj: 02-09/35 od 19. 3. 2024. godine, Odsjeka za pedagogiju, broj: 02-10/41 od 19. 3. 2024. godine, Odsjeka za psihologiju, broj: 02-11/42 od 19. 3. 2024. godine, Odsjeka za romanistiku, broj: 02-12/31 od 19. 3. 2024. godine, Odsjeka za slavenske jezike i književnosti, broj: 02-13/17 od 19. 3. 2024. godine, Odsjeka za sociologiju, broj: 02-14/11 od 19. 3. 2024. godine, Pravilnika o stjecanju i korištenju akademskih titula, stručnih i naučnih/umjetničkih zvanja na visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 46/23. i 3/24.) i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-2-2/24 od 31. 1. 2024. godine, Zaključka Odbora za osiguranje kvaliteta Fakulteta, broj: 03-02/252 od 25. 3. 2024. godine i Instrukcije Kolegija sekretara Univerziteta u Sarajevu, broj: 0105-657-2/24 od 24. 1. 2024. godine (djelovodni broj protokola Fakulteta: 01/85 od 15. 2. 2024. godine), Vijeće Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta na 31. elektronskoj sjednici održanoj 29. 3. 2024. godine, *donijelo je*

#### ODLUKU

*o usklađivanju*

*aktivnih studijskih programa-*

*Nastavnih planova i programa I. i II. ciklusa studija svih odsjeka/katedri*

*Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta*

*sa Pravilnikom o stjecanju i korištenju akademskih titula, stručnih i naučnih/umjetničkih zvanja na visokoškolskim ustanovama na području*

*Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 46/23. i 3/24.) i*

*Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-2-2/24 od 31. 1. 2024. godine*

#### I

Daje se saglasnost na izmjenu svih nastavnih planova i programa u okviru postojećih studijskih programa prvog i drugog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta u dijelu (SP 1 obrazac) koji se odnosi na sticanje kvalifikacija na način da se ranije usvojene akademske titule mijenjaju s ciljem usklađivanja sa Pravilnikom o stjecanju i korištenju akademskih titula, stručnih i naučnih/umjetničkih zvanja na visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 46/23. i 3/24.) i Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-2-2/24 od 31. 1. 2024. godine, kako slijedi:

#### ODSJEK ZA ANGLISTIKU - NPP 2019/2020.

- U Nastavnom planu i programu u okviru postojećih studijskih programa Odsjeka za anglistiku Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta 2019/2020., **I. ciklus studija, jednopredmetni studij:** studijska grupa: Engleski jezik i književnost, **dvopredmetni studij:** studijska grupa: Engleski jezik i književnost i druga studijska grupa/druga studijska grupa i Engleski jezik i književnost vrši se izmjena u dijelu sticanja kvalifikacija, obrazac SP1, stranice 1, 3. i 5, na način da se akademska titula koja glasi **Bakalaureat/Bachelor engleskog jezika i književnosti mijenja i glasi: Baccalaureus/Baccalaurea engleskog jezika i književnosti**, a na dvopredmetnom studiju akademska titula koja glasi **Bakalaureat/Bachelor engleskog jezika i književnosti i druge studijske grupe (odnosno Bakalaureat/Bachelor druge studijske grupe i engleskog jezika i književnosti) mijenja se i glasi: Baccalaureus/Baccalaurea engleskog jezika i književnosti i druge studijske grupe (odnosno Baccalaureus/Baccalaurea druge studijske grupe i engleskog jezika i književnosti).**
- U Nastavnom planu i programu u okviru postojećih studijskih programa Odsjeka za anglistiku Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta 2019/2020., **II. ciklus studija, jednopredmetni studij:** studijska grupa: Engleski jezik i književnost - Nastavnički smjer, Engleski jezik i književnost - Književni smjer, Engleski jezik i književnost - Prevodilački smjer, Engleski jezik i književnost - Lingvistički smjer vrši se izmjena u dijelu sticanja kvalifikacija, obrazac SP1, stranice 1, 3. i 5, na način da se akademska titula koja glasi **Magistar engleskog jezika i književnosti sa oznakom smjera koji je student završio (nastavnički, književni, prevodilački ili lingvistički smjer) mijenja i glasi: Magistar/Magistra engleskog jezika i književnosti sa oznakom smjera koji je student završio (nastavnički, književni, prevodilački ili lingvistički smjer).**



UNIVERZITET U SARAJEVU  
FILOZOFSKI FAKULTET

UNIVERSITY OF SARAJEVO  
FACULTY OF PHILOSOPHY

71000 Sarajevo, Franje Račkog br. 1,  
Bosna i Hercegovina  
Poštanski pretnac br. 347  
Telefoni: ++ 387 33 20 36 43; ++ 387 33 20 45 99;  
++ 387 33 25 31 00; ++ 387 33 20 35 50  
Dekan: ++ 387 33 25 31 11  
Sekretar: ++ 387 33 25 32 02  
Fax: ++ 387 33 66 78 73  
e-mail: dekanat@ff.unsa.ba

#### ODSJEK ZA ARHEOLOGIJU – NPP 2019/2020.

- U Nastavnom planu i programu u okviru postojećih studijskih programa Odsjeka za arheologiju Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta 2019/2020., **I. ciklus studija, jednopredmetni studij:** studijska grupa: Arheologija, **dvopredmetni studij:** studijska grupa: Arheologija i Druga studijska grupa, vrši se izmjena u dijelu sticanja kvalifikacija, obrazac SP1, strana 2 i naslovnica NPP-a, na način da se akademska titula koja glasi bakalaureat (*bachelor*) arheologije / bakalaureat (*bachelor*) arheologije i druge studijske grupe **mijenja i glasi:** **Baccalaureus/Baccalaurea arheologije / Baccalaureus/Baccalaurea arheologije i druge studijske grupe.**
- U Nastavnom planu i programu u okviru postojećih studijskih programa Odsjeka za arheologiju Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta 2019/2020., **II. ciklus studija, jednopredmetni studij:** studijska grupa: Arheologija, **dvopredmetni studij:** studijska grupa: Arheologija i Druga studijska grupa, vrši se izmjena u dijelu sticanja kvalifikacija, obrazac SP1, strana 2 i naslovnica NPP-a, na način da se akademska titula koja glasi magistar arheologije / magistar arheologije i druge studijske grupe **mijenja i glasi:** **Magistar/Magistra arheologije / Magistar/Magistra arheologije i druge studijske grupe.**

#### ODSJEKA ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK – NPP 2019/2020.

- U Nastavnom planu i programu u okviru postojećih studijskih programa Odsjeka za bosanski, hrvatski i srpski jezik Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta 2019/2020., **I. ciklus studija, dvopredmetni studij:** studijski smjer: Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnosti naroda Bosne i Hercegovine; Bosanski, hrvatski i srpski jezik i druga studijska grupa vrši se izmjena u dijelu sticanja kvalifikacija, obrazac SP1, stranice 1, 3. i 4, na način da se akademska titula koja glasi Bakalaureat/Bachelor bosanskoga, hrvatskoga i srpskoga jezika i književnosti naroda Bosne i Hercegovine **mijenja i glasi:** **Baccalaureus/Baccalaurea bosanskoga, hrvatskoga i srpskoga jezika i književnosti naroda Bosne i Hercegovine;** na dvopredmetnom studiju Bosanski, hrvatski i srpski jezik i druga studijska grupa i jednopredmetnom studiju Bosanski, hrvatski i srpski jezik akademska titula koja glasi Bakalaureat/Bachelor bosanskoga, hrvatskoga i srpskoga jezika **mijenja se i glasi:** **Baccalaureus/Baccalaurea bosanskoga, hrvatskoga i srpskoga jezika.**
- U Nastavnom planu i programu u okviru postojećih studijskih programa Odsjeka za bosanski, hrvatski i srpski jezik Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta 2019/2020., **II. ciklus studija, jednopredmetni studij:** studijski smjer: Bosanski, hrvatski i srpski jezik, **dvopredmetni studij:** studijski smjer: Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnosti naroda Bosne i Hercegovine; Bosanski, hrvatski i srpski jezik i druga studijska grupa vrši se izmjena u dijelu sticanja kvalifikacija, obrazac SP1, stranice 1, 3. i 4, na način da se akademska titula koja glasi Magistar bosanskoga, hrvatskoga i srpskoga jezika i književnosti naroda Bosne i Hercegovine **mijenja i glasi:** **Magistar/Magistra bosanskoga, hrvatskoga i srpskoga jezika i književnosti naroda Bosne i Hercegovine,** a na dvopredmetnom studiju Bosanski, hrvatski i srpski jezik i druga studijska grupa i jednopredmetnom studiju Bosanski, hrvatski i srpski jezik akademska titula koja glasi Magistar bosanskoga, hrvatskoga i srpskoga jezika **mijenja se i glasi:** **Magistar/Magistra bosanskoga, hrvatskoga i srpskoga jezika.**

#### ODSJEK ZA FILOZOFIJU – NPP 2019/2020.

- U Nastavnom planu i programu u okviru postojećih studijskih programa Odsjeka za filozofiju Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta 2019/2020., **I. ciklus studija, jednopredmetni studij:** studijska grupa: Filozofija, **dvopredmetni studij:** studijska grupa: Filozofija i sociologija, **dvopredmetni studij:** studijska grupa: Filozofija i Druga studijska grupa, vrši se izmjena u dijelu sticanja kvalifikacija, obrazac SP1, strana 2 i 6, na način da se akademska titula koja glasi Bakalaureat/bachelor filozofije **mijenja i glasi:** **Baccalaureus/Baccalaurea filozofije;** Bakalaureat/bachelor filozofije i sociologije **mijenja se i glasi:** **Baccalaureus/Baccalaurea filozofije i sociologije** i Bakalaureat/bachelor filozofije i druge studijske grupe **mijenja se i glasi:** **Baccalaureus/Baccalaurea filozofije i druge studijske grupe.**
- U Nastavnom planu i programu u okviru postojećih studijskih programa Odsjeka za filozofiju Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta 2019/2020., **II. ciklus studija, jednopredmetni studij:** studijska grupa: Filozofija – Nastavnički smjer; Filozofija – Znanstveni smjer, vrši se izmjena u dijelu sticanja kvalifikacija, obrazac SP1, strana 2 i 6, na način da se akademska titula koja glasi Magistar filozofije - nastavnički smjer **mijenja i glasi:** **Magistar/Magistra filozofije - nastavnički smjer;** Magistar filozofije - znanstveni smjer **mijenja i glasi:** **Magistar/Magistra filozofije - znanstveni smjer.**
- U Nastavnom planu i programu u okviru postojećih studijskih programa Odsjeka za filozofiju Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta 2019/2020., vrši se izmjena u dijelu sticanja kvalifikacija, obrazac SP1, strana 2 na način da se „Završetkom III ciklusa studija stječe se naučni stepen doktor filozofskih nauka.“ **mijenja i glasi:** **Baccalaureus/Baccalaurea njemačkog jezika i književnosti / Baccalaureus/Baccalaurea njemačkog jezika i književnosti i druge studijske grupe.**

#### ODSJEK ZA GERMANISTIKU – NPP 2019/2020.

- U Nastavnom planu i programu u okviru postojećih studijskih programa Odsjeka za germanistiku Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta 2019/2020., **I. ciklus studija, jednopredmetni studij:** studijska grupa: Njemački jezik i književnost, **dvopredmetni studij:** studijska grupa: Njemački jezik i književnost i Druga studijska grupa, vrši se izmjena u dijelu sticanja kvalifikacija, obrazac SP1, strana 1, 4, 5 i 8, na način da se akademska titula koja glasi bakalaureat/bachelor njemačkog jezika / bakalaureat/bachelor njemačkog jezika i književnosti i druge studijske grupe **mijenja i glasi:** **Baccalaureus/Baccalaurea njemačkog jezika i književnosti / Baccalaureus/Baccalaurea njemačkog jezika i književnosti i druge studijske grupe.**





UNIVERZITET U SARAJEVU  
FILOZOFSKI FAKULTET

UNIVERSITY OF SARAJEVO  
FACULTY OF PHILOSOPHY

71000 Sarajevo, Franje Račkog br. 1,  
Bosna i Hercegovina  
Poštanski pretinac br. 347  
Telefoni: ++ 387 33 20 36 43; ++ 387 33 20 45 99;  
++ 387 33 25 31 00; ++ 387 33 20 35 50  
Dekan: ++ 387 33 25 31 11  
Sekretar: ++ 387 33 25 32 02  
Fax: ++ 387 33 66 78 73  
e-mail: dekanat@ff.unsa.ba

- U Nastavnom planu i programu u okviru postojećih studijskih programa Odsjeka za germanistiku Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta 2019/2020., **II. ciklus studija, jednopredmetni studij**: studijska grupa: Njemački jezik i književnost – Opći/nastavnički smjer, studijska grupa: Njemački jezik i književnost – Književni smjer, vrši se izmjena u dijelu sticanja kvalifikacija, obrazac SP1, strana 1, 4, 5 i 8, na način da se akademska titula koja glasi magistar njemačkog jezika i književnosti – nastavnički smjer ili magistar njemačkog jezika i književnosti ili magistar njemačkog jezika i književnosti – književni smjer **mijenja i glasi: Magistar/Magistra njemačkog jezika i književnosti – nastavnički smjer ili Magistar/Magistra njemačkog jezika i književnosti ili – Magistar/Magistra njemačkog jezika i književnosti književni smjer.**

#### ODSJEK ZA HISTORIJU – NPP 2019/2020.

- U Nastavnom planu i programu u okviru postojećih studijskih programa Odsjeka za historiju Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta 2019/2020., **I. ciklus studija, jednopredmetni studij**: studijska grupa: Historija, **dvopredmetni studij**: studijska grupa: Historija i Druga studijska grupa, vrši se izmjena u dijelu sticanja kvalifikacija, obrazac SP1, strana 2 i 13, na način da se akademska titula koja glasi Bakalaureat/bachelor historije **mijenja i glasi: Baccalauerus/Baccalaurea historije.**
- U Nastavnom planu i programu u okviru postojećih studijskih programa Odsjeka za historiju Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta 2019/2020., **II. ciklus studija, jednopredmetni studij**: studijska grupa: Historija, vrši se izmjena u dijelu sticanja kvalifikacija, obrazac SP1, strana 2 i 13, na način da se akademska titula koja glasi Magistar historije **mijenja i glasi: Magistar/Magistra historije.**

#### ODSJEK ZA HISTORIJU, KATEDRA ZA HISTORIJU UMJETNOSTI – NPP 2019/2020.

- U Nastavnom planu i programu u okviru postojećih studijskih programa Odsjeka za historiju, Katedra za historiju umjetnosti, Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta 2019/2020., **I. ciklus studija, dvopredmetni studij**: studijska grupa: Historija umjetnosti i Druga studijska grupa, vrši se izmjena u dijelu sticanja kvalifikacija, obrazac SP1, strana 2 i 6, na način da se akademska titula koja glasi bakalaureus za studenta / baccalaurea za studenticu **mijenja i glasi: Baccalaureus/Baccalaurea.**
- U Nastavnom planu i programu u okviru postojećih studijskih programa Odsjeka za historiju, Katedra za historiju umjetnosti, Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta 2019/2020., **II. ciklus studija, jednopredmetni studij**: studijska grupa: Historija umjetnosti – nastavnički smjer, **dvopredmetni studij**: studijska grupa: Historija umjetnosti: Umjetnost Bosne i Hercegovine u osmanskom periodu – naučni smjer i druga studijska grupa, **dvopredmetni studij**: studijska grupa: Historija umjetnosti: Moderna i savremena umjetnost – naučni smjer i druga studijska grupa, vrši se izmjena u dijelu sticanja kvalifikacija, obrazac SP1, strana 3 i 6, na način da se akademska titula koja glasi Magistar historije umjetnosti **mijenja i glasi: Magistar/Magistra historije umjetnosti.**

#### ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BOSNE I HERCEGOVINE – NPP 2019/2020.

- U Nastavnom planu i programu u okviru postojećih studijskih programa Odsjeka za književnosti naroda Bosne i Hercegovine Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta 2019/2020., **I. ciklus studija, dvopredmetni studij**: studijska grupa: Književnosti naroda Bosne i Hercegovine i Bosanski, hrvatski i srpski jezik – Nastavnički smjer; Književnosti naroda Bosne i Hercegovine i Druga studijska grupa, **II. ciklus studija, jednopredmetni studij**: studijska grupa: Književnosti naroda Bosne i Hercegovine, **dvopredmetni studij**: studijska grupa: Književnosti naroda Bosne i Hercegovine i Bosanski, hrvatski i srpski jezik – Nastavnički smjer; Književnosti naroda Bosne i Hercegovine i Druga studijska grupa **nisu navedene titule koje se stječu završetkom istog.**

#### ODSJEK ZA KOMPARATIVNU KNJIŽEVNOST I INFORMACIJSKE NAUKE – NPP 2019/2020.

- U Nastavnom planu i programu u okviru postojećih studijskih programa Odsjeka za komparativnu književnost i informacijske nauke Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta 2019/2020., **I. ciklus studija** vrši se izmjena u dijelu sticanja kvalifikacija, obrazac SP1, stranica 1., 4. i 9, na način da se akademska titula koja glasi bakalaureus za studenta odnosno baccalaurea za studenticu **mijenja i glasi: Baccalaureus/Baccalaurea.**
- U Nastavnom planu i programu u okviru postojećih studijskih programa Odsjeka za komparativnu književnost i informacijske nauke Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta 2019/2020., **II. ciklus studija**, vrši se izmjena u dijelu sticanja kvalifikacija, obrazac SP1, stranica 1., 5. i 10, na način da se akademska titula koja glasi magistar **mijenja i glasi: Magistar/Magistra.**



UNIVERZITET U SARAJEVU  
FILOZOFSKI FAKULTET

UNIVERSITY OF SARAJEVO  
FACULTY OF PHILOSOPHY

71000 Sarajevo, Franje Račkog br. 1,  
Bosna i Hercegovina  
Poštanski pretnac br. 347  
Telefoni: ++ 387 33 20 36 43; ++ 387 33 20 45 99;  
++ 387 33 25 31 00; ++ 387 33 20 35 50  
Dekan: ++ 387 33 25 31 11  
Sekretar: ++ 387 33 25 32 02  
Fax: ++ 387 33 66 78 73  
e-mail: dekanat@ff.unsa.ba

#### ODSJEK ZA ORIJENTALNU FILOLOGIJU – NPP 2019/2020.

- U Nastavnom planu i programu u okviru postojećih studijskih programa Odsjeka za orijentalnu filologiju Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta 2019/2020., (obrazac SP1 inkorporiran je tri puta u okviru NPP-a 2019/2020.), **I. ciklus studija, jednopredmetni studij:** studijska grupa: Arapski jezik i književnost, vrši se izmjena u dijelu sticanja kvalifikacija, obrazac SP1, strana 2 i 12, na način da se akademska titula koja glasi Baccalaureat/Bachelor arapskog jezika i književnosti **mijenja i glasi: Baccalaureus/Baccalaurea arapskog jezika i književnosti.**  
**jednopredmetni studij:** studijska grupa: Turski jezik i književnost, vrši se izmjena u dijelu sticanja kvalifikacija, obrazac SP1, strana 2 i 10, na način da se akademska titula koja glasi Bakalaureat/Bachelor turskog jezika i književnosti **mijenja i glasi: Baccalaureus/Baccalaurea turskog jezika i književnosti;**  
**jednopredmetni studij:** studijska grupa: Perzijski jezik i književnost, vrši se izmjena u dijelu sticanja kvalifikacija, obrazac SP1, strana 3 i 9, na način da se akademska titula koja glasi Bakalaureat/Bachelor perzijskog jezika i književnosti **mijenja i glasi: Baccalaureus/Baccalaurea perzijskog jezika i književnosti.**  
(I. ciklus studija - nije navedena titula koja se stječe završetkom dvopredmetnih studijskih programa na Odsjeku za orijentalnu filologiju.)
- U Nastavnom planu i programu u okviru postojećih studijskih programa Odsjeka za orijentalnu filologiju Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta 2019/2020., (obrazac SP1 inkorporiran je tri puta u okviru NPP-a 2019/2020.), **II. ciklus studija, jednopredmetni studij:** studijska grupa: Arapski jezik i književnost, vrši se izmjena u dijelu sticanja kvalifikacija, obrazac SP1, strana 3 i 12, na način da se akademska titula koja glasi Magistar arapskog jezika i književnosti **mijenja i glasi: Magistar/Magistra arapskog jezika i književnosti;** **jednopredmetni studij:** studijska grupa: Turski jezik i književnost, vrši se izmjena u dijelu sticanja kvalifikacija, obrazac SP1, strana 3 i 10, na način da se akademska titula koja glasi Magistar turskog jezika i književnosti **mijenja i glasi: Magistar/Magistra turskog jezika i književnosti;** **jednopredmetni studij:** studijska grupa: Perzijski jezik i književnost, vrši se izmjena u dijelu sticanja kvalifikacija, obrazac SP1, strana 3 i 9, na način da se akademska titula koja glasi Magistar perzijskog jezika i književnosti **mijenja i glasi: Magistar/Magistra perzijskog jezika i književnosti.**  
(II. ciklus studija - nije navedena titula koja se stječe završetkom dvopredmetnih studijskih programa na Odsjeku za orijentalnu filologiju.)

#### ODSJEK ZA PEDAGOGIJU – NPP 2019/2020.

##### Studijski program: Pedagogija

- U Nastavnom planu i programu u okviru postojećih studijskih programa Odsjeka za pedagogiju Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta 2019/2020., (I. ciklus studija - nije navedena titula koja se stječe završetkom istog) **II. ciklus studija, jednopredmetni studij,** studijski program: **Pedagogija – Strukovni studij; dvopredmetni studij,** studijska grupa: **Pedagogija i druga studijska pedagogija – Strukovni studij,** vrši se izmjena u dijelu sticanja kvalifikacija, obrazac SP1, strana 4 i 8, na način da se akademska titula koja glasi Magistar pedagogije – strukovni smjer **mijenja i glasi: Magistar/Magistra pedagogije – strukovni smjer.** U dvopredmetnom studiju se kombiniraju nazivi. U dvopredmetnom studiju student dobiva i zvanje stečeno po nastavnom planu i programu drugog studija/odsjeka.
- Treći ciklus traje tri (3) godine ili šest (6) semestara. Nakon prethodno ispunjenih svih nastavnih obaveza, student koji ostvari 180 ECTS bodova i odbrani doktorsku disertaciju stiže diplomu trećeg ciklusa i naziv **Doktor/Doktorica pedagoških nauka.**

##### Studijski program: Specijalna pedagogija

- U Nastavnom planu i programu u okviru postojećih studijskih programa Odsjeka za pedagogiju Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta 2019/2020., **I. ciklus studija, jednopredmetni studij Specijalne pedagogije** vrši se izmjena u dijelu sticanja kvalifikacija, obrazac SP1, strana 3 i 10, na način da se akademska titula koja glasi baccalaureat pedagogije (specijalna pedagogija) **mijenja i glasi: Baccalaureus/ Baccalaurea pedagogije (specijalna pedagogija).**
- U Nastavnom planu i programu u okviru postojećih studijskih programa Odsjeka za pedagogiju Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta 2019/2020., **II. ciklus studija, jednopredmetni studij Specijalne pedagogije** vrši se izmjena u dijelu sticanja kvalifikacija, obrazac SP1, strana 3 i 10 na način da se akademska titula koja glasi Magistar pedagogije – specijalna pedagogija **mijenja i glasi: Magistar/Magistra pedagogije – specijalna pedagogija.**

#### ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU – NPP 2019/2020.

- U Nastavnom planu i programu u okviru postojećih studijskih programa Odsjeka za psihologiju Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta 2019/2020., **I. ciklus studija, jednopredmetni studij:** studijska grupa: Psihologija, vrši se izmjena u dijelu sticanja kvalifikacija, obrazac SP1, strana 6 i naslovnica koja nije u SP1 obrascu, na način da se akademska titula koja glasi bachelor/ baccalaureat psihologije **mijenja i glasi: Baccalaureus/Baccalaurea psihologije.**
- U Nastavnom planu i programu u okviru postojećih studijskih programa Odsjeka za psihologiju Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta 2019/2020., **II. ciklus studija, jednopredmetni studij:** studijska grupa: Psihologija, vrši se izmjena u dijelu sticanja kvalifikacija, obrazac SP1, strana 6, na način da se akademska titula koja glasi Magistar psihologije **mijenja i glasi: Magistar/Magistra psihologije.**



UNIVERZITET U SARAJEVU  
FILOZOFSKI FAKULTET

UNIVERSITY OF SARAJEVO  
FACULTY OF PHILOSOPHY

71000 Sarajevo, Franje Račkog br. 1,  
Bosna i Hercegovina  
Poštanski pretnac br. 347  
Telefoni: ++ 387 33 20 36 43; ++ 387 33 20 45 99;  
++ 387 33 25 31 00; ++ 387 33 20 35 50  
Dekan: ++ 387 33 25 31 11  
Sekretar: ++ 387 33 25 32 02  
Fax: ++ 387 33 66 78 73  
e-mail: dekanat@ff.unsa.ba

#### ODSJEK ZA ROMANISTIKU – NPP 2019/2020.

- U Nastavnom planu i programu u okviru postojećih studijskih programa Odsjeka za romanistiku Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta 2019/2020., **I. ciklus studija, jednopredmetni studij:** studijska grupa: Francuski jezik i književnost, Italijanski jezik i književnost, **dvopredmetni studij:** studijska grupa: Francuski jezik i književnost i Druga studijska grupa, Italijanski jezik i književnost i Druga studijska grupa, Francuski jezik i književnost i Italijanski jezik i književnost, Latinski jezik i rimska književnost i Druga studijska grupa i Španski jezik i književnost i Druga studijska grupa, vrši se izmjena u dijelu sticanja kvalifikacija, obrazac SP1, strana 1, 4, 72 i 73, na način da se akademska titula koja glasi **Bakalaureat/bachelor mijenja i glasi: Baccalaureus/Baccalaurea** određenog jezičkog usmjerenja Odsjeka za romanistiku.
- U Nastavnom planu i programu u okviru postojećih studijskih programa Odsjeka za romanistiku Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta 2019/2020., **II. ciklus studija, jednopredmetni studij:** studijska grupa: Francuski jezik i književnost, Italijanski jezik i književnost i Latinski jezik i rimska književnost, **dvopredmetni studij:** studijska grupa: Francuski jezik i književnost i Druga studijska grupa, Italijanski jezik i književnost i Druga studijska grupa, Francuski jezik i književnost i Italijanski jezik i književnost, vrši se izmjena u dijelu sticanja kvalifikacija, obrazac SP1, strana 1, 4, 72 i 73, na način da se akademska titula koja glasi **Magistar mijenja i glasi: Magistar/Magistra** (u zavisnosti od izabranog usmjerenja na MA studiju).

#### ODSJEK ZA SLAVENSKE JEZIKE I KNJIŽEVNOSTI – NPP 2019/2020.

- U Nastavnom planu i programu u okviru postojećih studijskih programa Odsjeka za slavenske jezike i književnosti Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta 2019/2020., **I. ciklus studija, jednopredmetni studij:** studijska grupa: Ruski jezik i književnost, **dvopredmetni studij:** studijska grupa: Ruski jezik i književnost i Druga studijska grupa vrši se izmjena u dijelu sticanja kvalifikacija, obrazac SP1, stranica 1, 3, 4 i 8, na način da se akademska titula koja glasi **Bakalaureat/Bachelor** ruskog jezika i književnosti **mijenja i glasi: Baccalaureus/Baccalaurea ruskog jezika i književnosti.**
- U Nastavnom planu i programu u okviru postojećih studijskih programa Odsjeka za slavenske jezike i književnosti Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta 2019/2020., **II. ciklus studija, jednopredmetni studij:** studijska grupa: Ruski jezik i književnost – Nastavnički smjer, **dvopredmetni studij:** studijska grupa: Ruski jezik i književnost – Nastavnički smjer i Druga studijska grupa vrši se izmjena u dijelu sticanja kvalifikacija, obrazac SP1, stranica 1, 3, 4 i 8, na način da se akademska titula koja glasi **Magistar ruskog jezika i književnosti - nastavnički smjer mijenja i glasi: Magistar/Magistra ruskog jezika i književnosti - nastavnički smjer.**

#### ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU – NPP 2019/2020.

- U Nastavnom planu i programu u okviru postojećih studijskih programa Odsjeka za sociologiju Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta 2019/2020., **I. ciklus studija, jednopredmetni studij:** studijska grupa: Sociologija, vrši se izmjena u dijelu sticanja kvalifikacija, obrazac SP1, strana 1, 3 i 6, na način da se akademska titula koja glasi **baccalaureat sociologije mijenja i glasi: Baccalaureus/Baccalaurea sociologije;** (I. ciklus studija - nije navedena titula koja se stječe završetkom dvopredmetnih studijskih programa na Odsjeku za sociologiju);
- U Nastavnom planu i programu u okviru postojećih studijskih programa Odsjeka za sociologiju Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta 2019/2020., **II. ciklus studija, jednopredmetni studij:** studijska grupa: Sociologija, vrši se izmjena u dijelu sticanja kvalifikacija, obrazac SP1, strana 1 i 6, na način da se akademska titula koja glasi **magistar sociologije mijenja i glasi: Magistar/Magistra sociologije.**

#### Studijski program Sociologija i etnologija NPP 2019/2020.

- U Nastavnom planu i programu u okviru postojećih studijskih programa Odsjeka za sociologiju Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta 2019/2020., **I. ciklus studija, dvopredmetni studij** Sociologije i etnologije, vrši se izmjena u dijelu sticanja kvalifikacija, obrazac SP1 strana 1 i 9, na način da se akademska titula koja glasi **baccalaureat sociologije i etnologije mijenja i glasi: Baccalaureus/Baccalaurea sociologije i etnologije;**
- U Nastavnom planu i programu u okviru postojećih studijskih programa Odsjeka za sociologiju Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta 2019/2020., **II. ciklus studija, dvopredmetni studij** Sociologije i etnologije, vrši se izmjena u dijelu sticanja kvalifikacija, obrazac SP1, strana 1 i 9, na način da se akademska titula koja glasi **magistar sociologije i etnologije mijenja i glasi: Magistar/Magistra sociologije i etnologije.**

## II

Izmjene i dopune nastavnih planova i programa iz stava I. ove odluke sastavni su dio ove Odluke.





UNIVERZITET U SARAJEVU  
FILOZOFSKI FAKULTET

UNIVERSITY OF SARAJEVO  
FACULTY OF PHILOSOPHY

71000 Sarajevo, Franje Račkog br. 1,  
Bosna i Hercegovina  
Poštanski pretinac br. 347  
Telefoni: ++ 387 33 20 36 43; ++ 387 33 20 45 99;  
++ 387 33 25 31 00; ++ 387 33 20 35 50  
Dekan: ++ 387 33 25 31 11  
Sekretar: ++ 387 33 25 32 02  
Fax: ++ 387 33 66 78 73  
e-mail: dekanat@ff.unsa.ba

### III

Akadske titule koje su navedene u nastavnim planovima i programima: **2005/2006.** (izuzev Odsjeka za arheologiju), **2008/2009., 2008/2009. ((tehničke ispravke)** izuzev Odsjeka za arheologiju, Odsjeka za pedagogiju, Odsjeka za romanistiku, Odsjek za slavenske jezike i književnosti), **2009/2010.** (Odsjek za arheologiju, Odsjek za orijentalnu filologiju, Odsjek za pedagogiju), **2012/2013.** (Katedra za historiju umjetnosti, Odsjek za romanistiku, studijska grupa: Latinski jezik i rimska književnost), **2013/2014.** (izuzev Odsjeka za arheologiju), **2014/2015.** (Odsjek za arheologiju), **2013/2014. ((DRUGA REVIZIJA, primjena od studijske 2017/2018. godine)** izuzev Odsjeka za anglistiku, Katedre za historiju umjetnosti, Odsjeka za komparativnu književnost i informacijske nauke, Odsjeka za pedagogiju), **2017/2018. (SPECIJALNA PEDAGOGIJA), 2017/2018. (SOCIOLOGIJA I ETNOLOGIJA),** a koji nisu aktivni, odnosno postoji samo određeni broj studenata/studentica apsolviranih/apsolventica koji/koje mogu okončati studij po nastavnom planu i programu po kojemu su upisani u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima i sastavni su dio Pravilnika o stjecanju i korištenju akademskih titula, stručnih i naučnih/umjetničkih zvanja na visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 46/23. i 3/24.), **mijenjaju se** na način da će umjesto samo u muškom rodu biti navedene kako u muškom tako i u ženskom gramatičkom rodu, a izmjene je sačinila Studentska služba Fakulteta u okviru Spiska akademskih titula koje se stječu na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultetu po okončanju I, II i III ciklusa studija, a koji će biti prijedlog za izmjene i dopune prethodno navedenog Pravilnika.

### IV

Sastavni dio ove Odluke je Spisak akademskih titula koje se stječu završetkom određenog studijskog programa na Univerzitetu u Sarajevu - Filozofskom fakultetu (I, II i III ciklusa studija) sa izmjenama i dopunama u odnosu na Pravilnik o stjecanju i korištenju akademskih titula, stručnih i naučnih/umjetničkih zvanja na visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 46/23. i 3/24.).

### V

Ova Odluka je konačna nakon što na istu da saglasnost Senat Univerziteta u Sarajevu.

### Obrazloženje

Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet započeo je proces studiranja na principima Bolonje u studijskoj 2005/2006. godini kada su i prvi put primijenjeni nastavni planovi i programi. U skladu sa važećim zakonskim propisima koji su regulisali u potpunosti studiranje na principima Bolonje do danas usvojeni su sljedeći Nastavni planovi i programi: 2005/2006. (izuzev Odsjeka za arheologiju), 2008/2009., 2008/2009. ((tehničke ispravke) izuzev Odsjeka za arheologiju, Odsjeka za pedagogiju, Odsjeka za romanistiku, Odsjek za slavenske jezike i književnosti), 2009/2010. (Odsjek za arheologiju, Odsjek za orijentalnu filologiju, Odsjek za pedagogiju), 2012/2013. (Katedra za historiju umjetnosti, Odsjek za romanistiku, studijska grupa: Latinski jezik i rimska književnost), 2013/2014. (izuzev Odsjeka za arheologiju), 2014/2015. (Odsjek za arheologiju), 2013/2014. ((DRUGA REVIZIJA, primjena od studijske 2017/2018. godine) izuzev Odsjeka za anglistiku, Katedre za historiju umjetnosti, Odsjeka za komparativnu književnost i informacijske nauke, Odsjeka za pedagogiju), 2017/2018. (SPECIJALNA PEDAGOGIJA), 2017/2018. (SOCIOLOGIJA I ETNOLOGIJA), 2019/2020. (svih odsjeka i katedre). Trenutni aktivni nastavni planovi i programi po kojima se izvodi nastava i raspisuju konkursi za upis studenata su nastavni planovi i programi 2019/2020.

U skladu sa Odlukom Senata broj: 01-2-2/24 od 31. 1. 2024. godine, članice Univerziteta u Sarajevu su bile u obavezi da izvrše usklađivanje elaborata aktivnih studijskih programa sa Pravilnikom o stjecanju i korištenju akademskih titula, stručnih i naučnih/umjetničkih zvanja na visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 46/23. i 3/24.) i to na način da se akademske titule, stručna i naučna/umjetnička zvanja koja se stječu završetkom određenog studijskog programa navedu kako u muškom, tako i u ženskom gramatičkom rodu. Pored navođenja akademskih titula u muškom i ženskom gramatičkom rodu, u skladu sa prethodno navedenim Pravilnikom, akademske titule treba da budu usklađene i sa novim pojmovima: Baccalaureus/Baccalaurea; Magistar/Magistra; Doktor/Doktorica i Doktor nauka/umjetnosti / Doktorica nauka/umjetnosti.

S obzirom na veliki broj studijskih programa na pojedinim članicama Univerziteta u Sarajevu, kao i veliki broj studijskih programa na Univerzitetu općenito, uputa Univerziteta je bila da u jednoj Odluci Vijeća budu pobrojani svi aktivni studijski programi sa trenutnim akademskim titulama objavljeni u Pravilniku o stjecanju i korištenju akademskih titula, stručnih i naučnih/umjetničkih zvanja na visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 46/23. i 3/24.), te novim zvanjima u muškom i ženskom gramatičkom rodu.

Odsjeci/Katedra Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta postupale su po Odluci Senata Univerziteta u Sarajevu i uputama Službe za nastavu Univerziteta u Sarajevu, te sačinili/a izmjene aktivnih nastavnih planova i programa (SP1 obrazac – Nastavni planovi i programi svih odsjeka i katedre Fakulteta, 2019/2020.), koje su usvojene na sjednicama Vijeća odsjeka/katedre i upućene Vijeću Fakulteta i Odboru za osiguranje kvaliteta Fakulteta na dalju proceduru.

Odbor za osiguranje kvaliteta Fakulteta na 2. elektronskoj sjednici održanoj 25. 3. 2024. godine, razmatrao je dostavljene izmjene Nastavnih planova i programa svih odsjeka i katedre Fakulteta (2019/2020.) i iste usvojio u skladu sa Zaključkom, broj: 03-02/252 od 25. 3. 2024. godine

Cijeneći sve naprijed navedeno Vijeće Fakulteta na 31. elektronskoj sjednici održanoj 29. 3. 2024. godine, donijelo je Odluku kao u dispozitivu.

DEKAN FAKULTETA

Prof. dr. Kenan Šljivo

Akt obradila:

Služba za nastavu

Alma Ahmetpahić, šefica Službe za nastavu

Taida Suljić, viša stručna saradnica

Selma Žerić, viša stručna saradnica

Haris Krajina, viši stručni saradnik





UNIVERZITET U SARAJEVU  
FILOZOFSKI FAKULTET

UNIVERSITY OF SARAJEVO  
FACULTY OF PHILOSOPHY

71000 Sarajevo, Franje Račkog br. 1,  
Bosna i Hercegovina  
Poštanski pretinac br. 347  
Telefoni: ++ 387 33 20 36 43; ++ 387 33 20 45 99;  
++ 387 33 25 31 00; ++ 387 33 20 35 50  
Dekan: ++ 387 33 25 31 11  
Sekretar: ++ 387 33 25 32 02  
Fax: ++ 387 33 66 78 73  
e-mail: dekanat@ff.unsa.ba

Akt kontrolisali i odobrili:

prof. dr. Jadranka Kolenović-Đapo, prodekanica za nastavu i studentska pitanja  
prof. dr. Adnan Busuladžić, prodekan za finansijsko-organizacijske poslove  
doc. dr. Minka Džanko, prodekanica za naučnoistraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo

Sekretarka organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta, Maida Bešić, dipl. iur., potvrđuje da je Odluka u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima koji su na snazi, te da je Vijeće Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta nadležno za donošenje iste shodno članu 69. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 36/22.) i članu 111. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-14-35-1/23 od 26. 7. 2023. godine.

DOSTAVITI:

1. Senatu Univerziteta u Sarajevu
2. Odsjecima/Katedri X15
3. Prodekanima Fakulteta x3
4. Web
5. Uz NPP
6. Uz zapisnik
7. Arhiva



**Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet**  
**Odbor za osiguranje kvaliteta Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta**

Broj: 03-02/252

Sarajevo, 25. 3. 2024

Na osnovu člana 13, 14. i 15. Pravilnika o sistemu osiguranja i upravljanja kvalitetom na Univerzitetu u Sarajevu, Odbor za osiguranje kvaliteta Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta na 2. elektronskoj sjednici sjednici, održanoj dana 25. 3. 2024. godine, *donosi*

**ZAKLJUČAK**

**I**

USVAJAJU SE USKLAĐENI ELABORATI AKTIVNIH STUDIJSKIH PROGRAMA SA PRAVILNIKOM O STJECANJU I KORIŠTENJU AKADEMSKIH TITULA, STRUČNIH I NAUČNIH/UMJETNIČKIH ZVANJA NA VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO, NA NAČIN DA AKADEMSKE TITULE, STRUČNA I NAUČNA/UMJETNIČKA ZVANJA KOJA SE STIČU ZAVRŠETKOM ODREĐENOG STUDIJSKOG PROGRAMA BUDU NAVEDENE KAKO U MUŠKOM, TAKO U ŽENSKOM GRAMATIČKOM RODU, SVE U SKLADU SA ODLUKOM SENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU, BROJ: 01-2-2/24 OD 31. 1. 2024. GODINE.


**II**

USKLAĐENI ELABORATI AKTIVNIH STUDIJSKIH PROGRAMA UPUĆUJU SE VIJEĆU FAKULTETA NA DALJU PROCEDURU.

**III**

USKLAĐENI ELABORATI AKTIVNIH STUDIJSKIH PROGRAMA SASTAVNI SU DIO OVOG ZAKLJUČKA.

PREDSJEDNIK ODBORA  
ZA OSIGURANJE KVALITETA

  
UNIVERZITET U SARAJEVU  
FILOZOFSKI FAKULTET

**DOSTAVITI:**

1. Članovima Odbora za kvalitet
2. Rukovoditeljima odsjeka/katedre
3. Dekanu Fakulteta
4. Prodekanima Fakulteta x3
5. Sekretaru Fakulteta
6. Uz Zapisnik

02-08/30  
19. 3. 24  
20 god.

Sarajevo, 19. 3. 2024. godine

VIJEĆU FAKULTETA  
ODBORU ZA OSIGURANJE KVALITETA

Odluka za Kvalitet  
Vijeće Fakulteta  
19. 3. 2024. godine

**Predmet:** Izmjene Nastavnog plana i programa Odsjeka za komparativnu književnost i informacijske nauke, I i II ciklus studija, 2019/2020. - usklađivanje sa Pravilnikom o stjecanju i korištenju akademskih titula, stručnih i naučnih/umjetničkih zvanja na visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 46/23. i 3/24.) i Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-2-2/24 od 31. 1. 2024. godine

Poštovani,

Odsjek za komparativnu književnost i informacijske nauke na sjednici održanoj 19. 3. 2024. godine, u skladu sa Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-2-2/24 od 31. 1. 2024. godine, usvojio je izmjene NPP-a u okviru postojećih studijskih programa prvog i drugog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta NPP 2019/2020 u dijelu koji se odnosi na sticanje kvalifikacija na način da se ranije usvojene akademske titule mijenjaju s ciljem usklađivanja sa Pravilnikom o stjecanju i korištenju akademskih titula, stručnih i naučnih/umjetničkih zvanja na visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 46/23. i 3/24.), kako slijedi:

**Odsjek za komparativnu književnost i informacijske nauke – NPP 2019/2020.**

- U Nastavnom planu i programu u okviru postojećih studijskih programa Odsjeka za komparativnu književnost i informacijske nauke Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta 2019/2020., **I. ciklus studija** vrši se izmjena u dijelu sticanja kvalifikacija, obrazac SP1 stranica 1., 4. i 9, na način da se akademska titula koja glasi **bakalaureus** za studenta odnosno **baccalaurea** za studenticu mijenja i glasi Baccalaureus/Baccalaurea.
- U Nastavnom planu i programu u okviru postojećih studijskih programa Odsjeka za komparativnu književnost i informacijske nauke Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta 2019/2020., **II. ciklus studija**, vrši se izmjena u dijelu sticanja kvalifikacija, obrazac SP1 stranica 1., 5. i 10, na način da se akademska titula koja glasi **magistra** mijenja se i glasi Magistar/Magistra.

Sastavni dio ovog dopisa je Tabela akademskih titula koje se stiču završetkom određenog studijskog programa Odsjeka za komparativnu književnost i informacijske nauke sa izmjenama i dopunama u odnosu na Pravilnik o stjecanju i korištenju akademskih titula, stručnih i naučnih/umjetničkih zvanja na visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 46/23. i 3/24.) kada su u pitanju tehničke ispravke akademskih titula kao i izmjene akademskih titula na način da su navedene kako u muškom, tako i u ženskom gramatičkom rodu, te izmjenjeni obrazac SP1 i iste će biti pozicionirane u izmjenama i dopunama prethodno navednog Pravilnika.

S poštovanjem.

Rukovoditelj podorganizacione jedinice  
Odsjeka za komparativnu književnost i informacijske nauke

Doc. dr. Fahrudin Kujundžić





UNIVERZITET U SARAJEVU – FILOZOFSKI FAKULTET  
OBRAZAC za provjeru kompletnosti prijedloga elaborate studijskog  
programa

Obrazac SP1

Stranica 1 od 60

**ODSJEK ZA KOMPARATIVNU KNJIŽEVNOST I INFORMACIJSKE NAUKE**

**NASTAVNI PLAN I PROGRAM  
Akademska 2020/2021. godina**

**Usklađivanje sa Pravilnikom o stjecanju i korištenju akademskih titula, stručnih i naučnih/umjetničkih zvanja na visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 46/23. i 3/24.) i Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-2-2/24 od 31. 1. 2024. godine**

Sarajevo, 2024. godina

<b>UNIVERZITET U SARAJEVU – FILOZOFSKI FAKULTET</b> <b>OBRAZAC za provjeru kompletnosti prijedloga elaborate studijskog programa</b>	<b>Obrazac SP1</b>
	<b>Stranica 2 od 60</b>

## **ODSJEK ZA KOMPARATIVNU KNJIŽEVNOST I INFORMACIJSKE NAUKE**

### **UVOD**

Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo osnovan je 1972. godine kao Odsjek za opštu književnost, teatrologiju i bibliotekarstvo, a na inicijativu Filozofskog fakulteta, Zajednice pozorišta BiH, Republičkog sekretarijata za kulturu, Dramskog studija, Društva bibliotekara BiH, kao i još nekih zainteresiranih ustanova. Ovako kombiniran, Odsjek je nastao na osnovu tadašnjih potreba za kadrovima iz oblasti scenskih umjetnosti i bibliotečke djelatnosti na prostoru BiH. Osnivanje Odsjeka omogućilo je obrazovanje scenskih umjetnika/-ica i reditelja/-ki prvi put u povijesti BiH, a s tim u vezi treba istaći i obrazovanje bibliotečkog kadra po prvi put u bivšoj Jugoslaviji.

Od početka Odsjek se orijentirao prema širokom obuhvaćanju najznačajnijih pojava u historiji svjetske književnosti, prema izučavanju savremenih dostignuća u oblasti bibliotekarstva i različitih teatroloških oblasti. Studij je bio organiziran na taj način da su prve dvije godine bile više posvećene izučavanju književno-teorijskih osnova i književno-povijesnih tokova, a posljednje dvije godine su obuhvatale posebne stručne discipline. Na smjeru bibliotekarstva postepeno su se razvijale pojedine stručne discipline, poput historije pisma, knjige i biblioteka, organizacije biblioteka, katalogizacije, klasifikacije, bibliografije i istraživačkih metoda. Na teatrologiji se, pored evropske drame i teatra, posebno izučavala historija (tada jugoslovenske) drame i teatra, kao i teorija glume, teorija režije, istorija i estetika filma, osnovi dramaturgije itd. No, osim ovih predmeta, studij je postepeno dograđivan posebnim disciplinama iz domena historije likovnih umjetnosti, publicističke stilistike, poezije i književne kritike. Time je bilo omogućeno da općeobrazovno književno usmjerenje postepeno prelazi u domen komparatistike. Za manji broj studenata/-ica, u saradnji sa teatarskim festivalom MESS organizirana je praktična nastava iz glume i režije pa je do osnivanja Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu na ovom Odsjeku diplomirao velik broj reditelja/-ki i dramskih umjetnika/-ica. Nakon osnivanja ASU u Sarajevu, teatrološko usmjerenje na Odsjeku je dokinuto, ali je nekoliko profesora/-ica sa ovog Odsjeka aktivno sudjelovalo u osnivanju i radu Akademije.

### **STUDIJ KOMPARATIVNE KNJIŽEVNOSTI**

Studij komparativne književnosti nudi znanja iz historije svjetske književnosti, teorije i metodologije proučavanja književnosti te historije i poetike književnih rodova i vrsta, književne kritike, teorije drame i historije drame i teatra, i niza književnosti srodnih humanističkih disciplina.

Studij komparativne književnosti jedan je od prvih na Filozofskom fakultetu u Sarajevu koji se, još i prije uvođenja Bolonjskog procesa, mogao studirati u kombinaciji s drugim studijskim grupama, čime se pokazalo da je od samog osnivanja zamišljen kao maglašeno interdisciplinarni studij, otvoren za sve što može doprinijeti boljem obrazovanju studenata. Danas se komparativna književnost može studirati i kao jednopredmetni i kao dvopredmetni studij.

UNIVERZITET U SARAJEVU – FILOZOFSKI FAKULTET OBRAZAC za provjeru kompletosti prijedloga elaborate studijskog programa	Obrazac SP1
	Stranica 3 od 60

Područje studija komparativne književnosti obuhvata teme iz svjetske književnosti od od antike preko srednjovjekovlja, humanizma, renesanse, baroka, klasicizma, romantizma, realizma, pa do moderne i postmoderne. Istovremeno, u okviru studija komparativne književnosti istražuje se razvoj književnih rodova i vrsta, kao i specifičnosti pojedinih književnih epoha i stvaralaštvo istaknutih književnika/-ica.

Tokom studija studentima se pruža prilika da se upoznaju sa osnovnim pojmovima teorije književnosti i da istražuju područja kao što su: teorija i povijest književnosti, književna kritika, stilistika, poetika i retorika, osnovni pojmovi versifikacije, klasifikacija književnosti, osnovni pojmovi analize književnoga djela, poetika i retorika, stilistička i strukturalna analiza književnoga teksta i dr. Studenti će se upoznati i sa osnovnim orijentacijama u metodologiji proučavanja književnosti, kao i sa općim metodološkim problemima savremene znanosti o književnosti i osnovnim koncepcijama i pristupima književnosti od antičke koncepcije književnosti, klasicističke poetike, strukturalizma i semiotike do marksističke, psihoanalitičke, postkolonijalne i feminističke književne kritike. U cilju što potpunijeg komparativnog proučavanja književnosti iznose se pitanja povezana s osnovnim problemima teorije prevođenja.

Kolegiji iz područja dramaturgije omogućava proučavanje osnove ove naučne discipline kroz opći pregled: od postanka i razvitka pozorišta, analize dramskog teksta, dramskih i antidramskih vrsta kao i analize pozorišnih izvedbi. Ovo područje naučnog istraživanja može poslužiti i kao uvod u kolegije s drugog ciklusa studija (MA studij) za one koji žele razumjeti osnove naučne discipline – filmologije, kroz upoznavanje osnovnih pojmova teorije filma i odnosa filma i drugih umjetnosti.

#### **MOBILNOST STUDENATA I NASTAVNIKA**

Studij komparativne književnosti izrazito je pogodan za mobilnost studenata i nastavnika, kako u lokalnim, tako i u međunarodnim razmjerima. Studenti komparativne književnosti već neko vrijeme dobijaju međunarodne stipendije koje im osiguravaju da provodu jedan ili više semestara na studiju u inostranstvu. Katedra za komparativnu književnost već je dogovorila načelnu razmjenu nastavnika i studenata sa Univerzitetom u Poitiersu i Univerzitetom Paris 8, no razmjena se uspješno odvija i s drugim univerzitetim u regionu i Evropi. Studentima koji su bili na razmjeni, predmeti će se priznavati u odnosu na sadržaj položenih predmeta.

#### **STUDIJ KOMPARATIVNE KNJIŽEVNOSTI U TRI (3) CIKLUSA**

Komparativna književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu studira se kao jednopredmetni studij ili kao dvopredmetni studij, odnosno studij kombiniran s nekim drugim dvopredmetnim studijem na ovom fakulteta. Odredbom sadašnjeg Nastavnog plana i programa postoje tri ciklusa studija: dodiplomski i diplomski studij (3 + 2), te postdiplomski (doktorski) studiji u trajanju od tri (3) godine. (Napomena: doktorski studij se izvodi prema posebno nastavnom planu i programu). Studij komparativne književnosti se organizira i izvodi prema Nastavnom planu i programu kao redovni i vanredni studij.

**Prvi ciklus studija** je dodiplomski i traje tri (3) studijske (akademske ili nastavne) godine, odnosno šest (6) semestara. Cilj dodiplomskog studija je stjecanje temeljnih općih znanja i vještina iz struke, koji se realizira kroz izučavanje obaveznih i izbornih predmeta predviđenih Nastavnim planom i programom. U obavezne predmete koji sačinjavaju jezgru ovoga studija



UNIVERZITET U SARAJEVU – FILOZOFSKI FAKULTET OBRAZAC za provjeru kompletnosti prijedloga elaborate studijskog programa	Obrazac SP1
	Stranica 4 od 60

uključeni su oni koji se odnose na razvoj nauke o književnosti, dramaturgije i filmologije. U izborne predmete ovoga nivoa studija uključeni su predmeti koji studentu/ici nude mogućnost daljnje specijalizacije unutar struke, odnosno, studenti/ce stječu sustavnu kompetenciju iz povijesti svjetske književnosti, teorije i metodologije proučavanja književnosti, historije drame i teatra, a upoznaju se i s nizom srodnih humanističkih disciplina.

Završni rad na prvom ciklusu studija predstavlja samostalan rad studenta/-ice, a priprema se i piše pod vodstvom mentora/-ice i njegovog/njenog saradnika/-ice, te predaje/prezentira pred za tu priliku formiranom komisijom. Za uspješno odbranjen završni rad student/-ica dobiva odgovarajući broj studijskih bodova. Student/-ica ima obavezu tokom šestog semestra izabrati predmet s dodiplomskog studija iz kojeg će u toku semestra raditi završni rad. U načelu, predmet završnog rada za koji se student/-ica opredijeli u šestom semestru može biti bilo koja oblast izučavana tokom jednopredmetnog studija komparativne književnosti odnosno dvopredmetnog studija komparativne književnosti ili informacijskih nauka na Odsjeku za komparativnu književnost i informacijske nauke.

Na ovoj razini studenti su, prema Pravilima Filozofskog fakulteta, obavezni pohađati opće predmete: Bosanski, srpski, hrvatski jezik i Strani jezik.

Bodovanje proizlazi iz satnice kolegija, načina izvođenja nastave i opterećenja studenata/ica. Bodovi proizlaze iz kontinuirane evaluacije rada tokom kolegija kao i izvršenih obaveza navedenih u opisu kolegija. Obavezna je prisutnost na nastavi (u skladu s pravilima studiranja), kao i aktivno sudjelovanje na nastavi, redovno izvršavanje obaveza (čitavanje predviđenih tekstova, pisanje kratkih radova i grupna ili pojedinačna prezentacija teme). Kolegij završava provjerom znanja na kraju semestra. Konačna ocjena proizlazi iz vrednovanja u toku semestra i kvalitete završnog dodiplomskog rada, kao i iz načina njegove prezentacije. U svrhu toga nastavnici/-e i saradnici/-e kontinuirano prate rad svih studenata, pri čemu stvaraju studentski folio.

Obim studijskog programa koji se izvodi u jednom semestru na dodiplomskom studiju je 15 ECTS studijskih bodova na komparativnoj književnosti, uz dodatnih 15 ECTS studijskih bodova na drugoj studijskoj grupi, što ukupno čini 30 ECTS studijskih bodova u jednom semestru i 60 ECTS studijskih bodova tokom čitave akademske godine. Da bi uspješno završio dodiplomski studij, student u toku prvog ciklusa studija mora sakupiti 90 ECTS bodova, odnosno 180 u kombinaciji s drugom studijskom grupom.

U toku dodiplomskog studija student/-ica će odslušati jednosemestralne kolegije koji su raspoređeni u šest (6) semestara. U šestom semestru, kao što je već naglašeno, predviđena je izrada završnog rada. Njegovom izradom i prezentacijom student završava studij i stječe stručni stepen **bakalaureat/Bachelor of Arts (BA komparativne književnosti)**, odnosno stručni naziv **Baccalaureus**, za studenta, odnosno **Baccalaurea**, za studenticu. Uz diplomu završenog prvog ciklusa studija dodjeljuje se i Dodatak diplomi (Diploma Supplement), odnosno Prijepis ocjena (Transcript of Records).

## KOMPETENCIJE NAKON PRVOG CIKLUSA STUDIJA KOMPARATIVNE KNJIŽEVNOSTI

Završetkom prvog ciklusa studija komparativne književnosti student/-ica stječe osnovne književno-komparatističke kompetencije te usvaja temeljna znanja iz teorije i metodologije proučavanja književnosti, opće povijesti svjetske književnosti i dramaturgije neophodna za uspješan nastavak drugog ciklusa studija iste ili srodnih humanističkih znanosti u zemlji ili inostranstvu.

Osoba koja završi trogodišnji studijski ciklus može raditi na manje zahtjevnim stručnim poslovima u području kulture (odnosno u institucijama od kulturnog i društvenog značaja; kao što su pozorišne kuće, muzeji, umjetnički ansambli, festivali i sl.) i na manje zahtjevnim stručnim poslovima rada s medijima, odnosa s javnošću i u okviru izdavačke djelatnosti.

**Napomena:** Na sjednici Vijeća Odsjeka, održanoj 25. 4. 2019. godine, usvojena je odluka da se nastava na I. ciklusu jednopredmetnog studija Komparativne književnosti neće realizirati od ak. god. 2020/21. pa sve dok se ne osiguraju odgovarajući kadrovski uvjeti za realizaciju nastavnog procesa. Takava odluka je rezultat primjene novih propisa Normativa i standrada za oblast visokog obrazovanja, a u vezi s opterećenjima nastavnika/-ica i saradnika/-ica u nastavi kao i činjenice da je nekoliko nastavnika steklo zakonom predviđene uslova za odlazak u mirovinu.

**Drugi ciklus studija** je diplomski studij. On se upisuje nakon završenog dodiplomskog studija, a traje još dvije (2) godine, odnosno naredna četiri (4) semestra. Planirano je da u budućnosti bude više smjerova na diplomskom studiju, što će biti moguće realizirati kada Odsjek dostigne zadovoljavajući stepen kadrovskih, prostornih i tehničkih potreba.

Na ovom nivou studija studenti proširuju svoja temeljna znanja potrebna za rad na složenijim zadacima, koji zahtijevaju dodatna znanja iz područja kao što su suvremena književna i kulturna teorija, dramaturgija i filmologija.

Izborni su predmeti koncipirani tako da prodube znanja vezana za one pojave u nauci o književnosti koje je student/ica odabrao/la kao uže područje interesa u smislu daljnjeg usavršavanja određenih područja u širem konceptu proučavanja književnosti i njezina odnosa prema drugim umjetnostima i disciplinama.

Obim studijskog programa koji se izvodi u jednom semestru na drugom ciklusu studija je 15 ECTS studijskih bodova na informacijskim naukama, uz dodatnih 15 ECTS studijskih bodova na drugoj studijskoj grupi, što iznosi ukupno 30 ECTS studijskih bodova u jednom semestru i 60 ECTS studijskih bodova tokom čitave akademske godine. Da bi uspješno završio diplomski studij, student mora sakupiti u toku drugog ciklusa studija 60 ECTS bodova, odnosno 120 ECTS studijskih bodova s drugom studijskom grupom. To znači da ukupan broj ECTS bodova za prvi i drugi ciklus studija iznosi 300 ECTS bodova. Nakon završenog drugog ciklusa studija student stječe **stručni stepen Magistar/Magistra/Master of Arts (MA komparativne književnosti)**.

Završni rad na drugom ciklusu studija predstavlja samostalan rad studenta/-ice, a priprema se i piše pod vodstvom mentora/-ice i njegovog/njenog saradnika/-ice. Rad se brani pred za tu priliku formiranom komisijom. Za uspješno odbranjen završni rad student/-ica dobiva odgovarajuću ocjenu i odgovarajući broj studijskih bodova.

Student/-ica ima obavezu tokom devetog i desetog semestra izabrati i pohađati predmet iz kojeg će u toku ova dva semestra raditi završni rad.

#### **KOMPETENCIJE NAKON DRUGOG CIKLUSA STUDIJA KOMPARATIVNE KNJIŽEVNOSTI**

Završetkom drugog ciklusa studija komparativne književnosti student/-ica stječe ključne kompetencije, kao što su razvijanje kritičkog mišljenja, kreativnost i kritičko vrednovanje, drmaturgije, kulturalnih studija, rodnih studija, estetike, semiologije i teorije medija. Posebna pažnje na četvrtoj i petoj godini studija posvećuje se praktičnom pisanju svih osnovnih književnih vrsta i žanrova, te esejistici, publicistici, kritici i različitim oblicima tzv. ikoničkog pisma.

Bitno je istaknuti da studij komparativne književnosti osposobljuje završene studente/-ice za obavljanje raznorodnih poslova kako u javnom tako i u privatnom sektoru. Kao što je već istaknuto, studij komparativne književnosti nudi znanja iz svjetske književnosti, teorije književnosti, teatrologije, filmologije i drugih humanističkih disciplina. Skladno tome diplomirani komparatist je osposobljen za različite poslove u okviru širokog spektra djelatnosti, između ostalog, može obavljati poslove vezane uz izdavačku djelatnost, masovne medije, pozorište i film, ali i poslove u okviru marketinških agencija, nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti kulture i institucija kulutre i umjetnosti.

#### **STUDIJSKE OBAVEZE I PROVJERE ZNANJA**

Način provjere znanja studenata utvrđen je Pravilima studiranja za prvi, drugi ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu.

U silabusu svakog predmeta, studenti su obavješteni o načinu provjere znanja studenata.

Ukupan fond nastave iznosi 44 sedmice godišnje, od kojih je u svakom semestru predviđeno 15 sedmica nastave, koju student prati u vidu predavanja (P), vježbi (V) i seminara (S) predviđenih nastavnim planom i programom. Preostale sedmice predviđene su za održavanje dopunske nastave u vidu grupnih konsultacija, završnih ispita, konsultacija, za rad u čitaonici i Biblioteci Fakulteta, te za istraživanje u bibliotekama, galerijama, muzejima i arhivima.

Jedan nastavni sat traje 45 minuta, a između sati je akademska pauza od 15 minuta. Prisustvo svim vidovima nastave obavezno je i na osnovu prisustva student dobiva potpis od predmetnog nastavnika i saradnika. U toku semestra, redovni student može neopravdano izostati najviše 20% od ukupnog fonda sati nastave po pojedinom predmetu, odnosno tri (3) puta. Student koji neopravdano izostane s nastave više od tri puta u toku semestra neće dobiti potpis, a time gubi mogućnost da pristupi završnoj provjeri znanja. Osim pohađanja svih vidova nastave, od studenta se očekuje aktivno učešće u nastavi: davanje usmenog i pismenog doprinosa kod obrađivanja određenih nastavnih jedinica, sudjelovanje u diskusiji o pojedinim temama u okviru seminara, izrada zadataka i seminarskih radova u predviđenim rokovima. Student je dužan da na kraju dodiplomskog studija, u dogovoru s nastavnikom ili saradnikom, obradi jednu temu u obliku završnog rada (12–15 kartica teksta).

U toku svakog semestra (15 sedmica nastave) mogu se organizirati povremene i redovne provjere znanja u vidu pismenih i/ili usmenih testova, kolokvija, konverzacije ili drugih vidova ispitivanja najmanje dva puta u semestru. Studenti su obavezni pristupiti svim provjerama



<b>UNIVERZITET U SARAJEVU – FILOZOFSKI FAKULTET</b> <b>OBRAZAC za provjeru kompletности prijedloga elaborate studijskog programa</b>	<b>Obrazac SP1</b>
	<b>Stranica 7 od 60</b>

znanja. Završna provjera znanja (ispit) se organizira samo kao pismeni ili kao pismeni i usmeni dio ispita. Ispitu može pristupiti student koji je zadovoljio sve programom propisane nastavne obaveze, te se blagovremeno prijavio za polaganje završnog ispita (ispiti se održavaju prema akademskom kalendaru). Rezultati ispita su javni, a student ima pravo uvida u ispitnu dokumentaciju.

Student je obavezan da pristupi provjeri znanja. Ukoliko se prijavio za ispit, a ne pojavi se na provjeri znanja, ili ukoliko tokom ispita odustane od daljnjeg polaganja, smatrat će se da je pristupio provjeri znanja ali da nije položio ispit u datom roku.

### **STUDIJ INFORMACIJSKIH NAUKA, bibliotekarstva<sup>1</sup>**

Moderno informacijsko okruženje proisteklo je iz komunikacijske revolucije 19. stoljeća. Pojava naučnih i tehničkih disciplina, eksplozija naučnih informacija itd. oblikovala je svijest o značaju naučnih i tehničkih informacija kao izvora znanja, usljed čega se, sredinom 20. stoljeća upravljanje informacijama (informacijsko pretraživanje, razumijevanje informacije sa aspekta dokumenata i njihove uloge u komunikaciji, selekcija informacija, teorije o funkcioniranju informacijskih sistema kao i uloge informacijskih profesionalaca) danas smatra fundamentalnom odrednicom, ne samo profesionalizacije i specijalizacije naučnih i tehničkih aktivnosti, već se informacijska istraživanja drže ključnim pretpostavkama za razumijevanje (umreženog) društva znanja.

Kao akademska disciplina, informacijske nauke su po svojoj prirodi multidisciplinarno istraživačko područje (međusobno povezanih istraživačkih polja) čija koherentnost proističe iz fokusa na istraživanja komponenti komunikacijskog lanca zabilježenih informacija (stvaranje, diseminacija, organizacija, pretraživanje, korištenje, čuvanje i distribucija), te gledano iz šireg konteksta, predmet informacijskih nauka predstavlja interakcija informacija, ljudi i tehnologije (informacijsko-komunikacijskih sistema).

Informacijske nauke su dakle orijentirane na podučavanje principa informacijskih praksi odnosno praktičnih tehnika upravljanja znanjem, ali i socio-političkih i socio-tehnoloških fenomena koji kreiraju nove forme kulture. Drugim riječima, studij informacijskih nauka pretpostavlja istraživanja kulturalnih i društvenih konteksta komunikacije informacija i njihovog korištenja (historija biblioteka, arhiva i informacijskih usluga; informacijskih politika i infrastruktura; izdavaštva, knjiga i čitanja; informacijsko-komunikacijskih tehnologija; informacijskih disciplina i profesija, te u konačnici digitalne kulture i informacijskog društva uopće). Shodno tome, neupitna je odgovornost bosanskohercegovačke akademske zajednice da osigura adekvatan obrazovni okvir za kontinuirano osposobljavanje informacijskih stručnjaka za 21. stoljeće.

Svjedočanstvo o informacijskoj kulturi i nauci Bosne i Hercegovine sačuvano je, kako u njezinim baštinskim ustanovama, tako i kroz sam studij iz oblasti bibliotekarstva. Biblioteke, međutim, nisu više samo baštinske ustanove zadužene za čuvanje nacionalnog i drugog pisanog blaga, već otvoreni, dinamički, interaktivni kooperativni informacijski sistemi, čija funkcija nije limitirana

<sup>1</sup> Kao naučna grana šireg naučnog polja informacijskih nauka, bibliotekarstvo se u nastavku teksta navodi malim slovima.

<b>UNIVERZITET U SARAJEVU – FILOZOFSKI FAKULTET</b> <b>OBRAZAC za provjeru kompletnosti prijedloga elaborate studijskog programa</b>	Obrazac SP1
	Stranica 8 od 60

mjestom realizacije aktivnosti, već je riječ o složenom modelu uslužnog servisa kojim se u novom informacijsko-komunikacijskom okruženju odgovara na kompleksne korisničke potrebe.

Prelaskom Univerziteta u Sarajevu na tzv. bolonjske principe studiranja, studij bibliotekarstva na Odsjeku za komparativnu književnost i bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta je 2006. godine inoviran prema pripadajućim akademskim standardima kojima se obuhvataju istraživanja u polju informacijskih znanosti, međutim, izmijenjen plan i program studija tada nije predvidio i promjenu samog naziva studija.

Okolnosti koje su priječile ovakav potez proistekle su iz činjenice da su zahtjevi za izvedbu novog plana i programa ovisili o podršci kolega sa Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a djelimično i nastavnog kadra sa Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu. Angažman kolega sa drugih fakulteta omogućio je ne samo praćenje najnovijih trendova u ovoj oblasti, nego i razvoj posebnih odnosa između naše katedre i drugih srodnih studija, što je omogućilo i bolju prohodnost studenata i nastavnika shodno preporukama i realizaciji ideje stvaranja evropskoga akademskog prostora.

Zatečeni kadrovski deficit iz 2006. prolongirao je pokretanje studija informacijskih nauka, ali je 2019. nakon modifikacija postojećeg plana i programa studija bibliotekarstva, te kadrovske konsolidacije (četiri današnja nastavnika na Katedri za informacijske nauke su doktorirala u području informacijskih i komunikacijskih znanosti, a trenutno su dva asistenta pri kraju svojih doktorskih studija u istoj oblasti) donesena odluka o preimenovanju studija bibliotekarstva. Na 3. redovnoj sjednici Nastavno-naučnog vijeća Odsjeka za komparativnu književnost i bibliotekarstvo, održanoj 23. 5. 2018. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu iznesen je i jednoglasno usvojen prijedlog Katedre za bibliotekarstvo za usklađivanjem studijskog programa bibliotekarstva sa listom naučnih područja (oblasti), naučnih polja unutar naučnih područja, naučnih grana unutar naučnih polja, te matičnih predmeta unutar naučnih grana na Filozofskom fakultetu odnosno preimenovanje Katedre za bibliotekarstvo u Katedru za informacijske nauke, studijskog programa bibliotekarstva u studijski program informacijskih nauka.

Uključujući komponente savremenih studijskih programa aktuelni izvedbeni plan informacijskih nauka studentima daje priliku da izučavaju teorije i prakse usklađene sa okvirom informacijske paradigme (informacijska i medijska pismenost, organizacija i upravljanje dokumentima, informacijama, znanjem, te baštinskim ustanovama) odnosno, u širem kontekstu, izučavanje i istraživanje problematike pristupa informacijama i organizacije znanja, fenomena informacijskog društva, kao i savremenih izazova umrežene stvarnosti i digitalne kulture.

#### **OTVORENOST STUDIJA PREMA MOBILNOSTI STUDENATA I NASTAVNIKA**

Program studija informacijskih nauka na Filozofskom fakultetu u Sarajevu raden je na temelju vlastitih iskustava ali i po uzoru na studije informacijskih nauka u kontekstu evropskog akademskog prostora. Polazeći od činjenice kako je obrazovanje informacijskih stručnjaka ali i afirmiranje profesionalnog statusa bibliotekara, arhivista i muzeologa jedan od važnih temelja ostvarivanja ideja informacijskog društva i društva znanja (kako se to ističe u brojnim

dokumentima europskih tijela)<sup>2</sup> studij informacijskih nauka naglašava poticanje mobilnosti i ujednačavanje ishoda učenja<sup>3</sup> posebice u kontekstu privlačenja studenata iz tzv. STEM disciplina, ali i drugih društvenih (psihologija, pravo, ekonomija, političke nauke itd.), te humanističkih znanosti (historija, arheologija, etnologija, na primjer) koji nisu dovoljno upoznati s mogućnostima obrazovanja i karijere u području informacijskih nauka (upravljanje baštinom, digitalna humanistika, informacijska etika i politika itd.).

### STUDIJ INFORMACIJSKIH NAUKA, BIBLIOTEKARSTVA U TRI (3) CIKLUSA

Nastavni plan i program na Katedri za informacijske nauke obuhvata dva ciklusa studija – dodiplomski i diplomski studij (3 + 2), a u perspektivi se predviđa i organiziranje trećeg postdiplomskog (doktorskog) ciklusa studija u trajanju od tri (3) godine. Studij informacijskih nauka se organizira i izvodi prema Nastavnom planu i programu kao redovni i vanredni studij.

**Prvi ciklus studija** je dodiplomski i traje tri (3) studijske (akademske ili nastavne) godine, odnosno šest (6) semestara.

Dodiplomski studij obuhvata korisničke studije, povijesne studije, terminološke studije, istraživanje indeksiranja, pretraživanja informacija, sisteme za organizaciju znanja, upravljanje baštinskim ustanovama, etičke i političke aspekte informacijskog društva. Cilj dodiplomskog studija je razumijevanje osnovnih koncepata informacijskih znanosti (akademska disciplina, studijsko područje, profesionalna praksa), te stjecanje vještina iz domena informacijske i medijske pismenosti. Na ovoj razini studenti su, prema Pravilima studiranja za prvi, drugi ciklus studija integrirani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu, obavezni pohađati opće predmete – Bosanski, hrvatski, srpski jezik i Strani jezik. Jedna od specifičnosti ove studijske oblasti jeste praksa u informacijskoj ustanovi predviđena planom studija za V semestar, 2 sata u sedmici.

Obim studijskog programa koji se izvodi u jednom semestru na dodiplomskom studiju je 15 ECTS studijskih bodova na informacijskim naukama, uz dodatnih 15 ECTS studijskih bodova na drugoj studijskoj grupi, što ukupno čini 30 ECTS studijskih bodova u jednom semestru i 60 ECTS studijskih bodova tokom čitave akademske godine. Da bi uspješno završio dodiplomski studij, student u toku prvog ciklusa studija mora sakupiti 90 ECTS bodova, odnosno 180 u kombinaciji s drugom studijskom grupom.

U toku dodiplomskog studija student će odslušati osamnaest (18) jednosemestralnih predmeta raspoređenih u šest (6) semestara. U šestom semestru predviđena je i izrada dodiplomskog završnog rada. Njegovom izradom i prezentacijom student završava studij i stječe **stručni stepen bakalaureat/Bachelor of Arts (BA informacijskih nauka, bibliotekarstva)**, odnosno stručni naziv **Baccalaureus**, za studenta, odnosno **Baccalaurea**, za studenticu. Uz diplomu završenog prvog ciklusa studija dodjeljuje se i Dodatak diplomi (Diploma

<sup>2</sup> *Opening-up education i Modernisation agenda* strateški su dokumenti kojima je Europska komisija najavila pojačanu podršku nastojanjima da se osnaže obrazovne ustanove, građanima osiguraju temeljna znanja i vještine potrebni za rad u digitalnome dobu, te potiče i maksimalno olakša mobilnost unutar europskog obrazovnog i radnog prostora.

<sup>3</sup> Vidjeti više: EINFOSE projekt u sklopu europskog programa Erasmus +, Strateška partnerstva; <http://einfose.ffos.hr/>

<b>UNIVERZITET U SARAJEVU – FILOZOFSKI FAKULTET</b> <b>OBRAZAC za provjeru kompletnosti prijedloga elaborate studijskog programa</b>	<b>Obrazac SP1</b>
	<b>Stranica 10 od 60</b>

Supplement), odnosno Prijepis ocjena (Transcript of Records), u koji se unose svi odslušani i položeni predmeti.

Student koji završi trogodišnji studijski ciklus može raditi na manje zahtjevnim stručnim poslovima u bibliotekama i baštinskim ustanovama u kojima su potrebna znanja za pohranjivanje, pretraživanje i organizaciju informacija. Student će biti također osposobljen za obavljanje jednostavnijih poslova u različitim informacijskim i kulturnim ustanovama kao i u tijelima javne uprave i vlasti, ali također i organizacijama koje imaju potrebu za osobama koje znaju rukovati informacijama u novom tehnološkom okruženju. Završetkom dodiplomskog studija student također raspolaže temeljnim stručnim vještinama i znanjima iz područja informacijskih nauka koja mu omogućavaju rad u informacijskim ustanovama ili nesmetani nastavak studija tj. prelazak na neku drugu srodnu humanističku i/ili društvenu disciplinu na Univerzitetu u Sarajevu ili na nekom od univerziteta u zemlji, ili inostranstvu.

Završni rad na prvom ciklusu studija predstavlja samostalan rad studenta/-ice, a priprema se i piše pod vodstvom mentora/-ice i njegovog/njenog saradnika/-ice, te predaje i prezentira pred za tu priliku formiranom komisijom. Za uspješno odbranjen završni rad student/-ica dobiva odgovarajuću ocjenu i odgovarajući broj studijskih bodova. Student/-ica ima obavezu tokom šestog semestra izabrati predmet iz kojeg će u toku semestra raditi završni rad. U načelu, predmet završnog rada za koji se student/-ica opredijeli u šestom semestru može biti bilo koja oblast izučavana tokom dvopredmetnog studija komparativne književnosti ili informacijskih nauka na Odsjeku za komparativnu književnost i informacijske nauke.

**Drugi ciklus studija** je diplomski, a upisuje se nakon završenog dodiplomskog studija te traje još dvije (2) godine, odnosno naredna četiri (4) semestra.

Na ovom nivou studija studenti proširuju svoja temeljna znanja potrebna za upravljanje složenim informacijskim sistemima, uče vrednovati, odabirati i upotrebljavati metode i tehnike obrade i organizacije dokumenata u fizičkim i digitalnim zbirkama i fondovima; primjenjuju, kritički procjenjuju i povezuju znanja u vezi sa tehnikama upravljanja složenim informacijskim sistemima; sudjeluju u osmišljavanju koncepata za vođenje informacijske politike u svojoj sredini; kritički procjenjuju sisteme za organizaciju znanja; te su osposobljeni planirati, pripremiti, organizirati i prenositi svoje znanje, kao i upravljati projektnim aktivnostima u informacijskom društvu.

Po završetku diplomskog studija informacijskih nauka student **stječe stručni stepen Magistar/Magistra /Master of Arts (MA informacijskih nauka, bibliotekarstva)**. Uz diplomu završenog drugog ciklusa studija dodjeljuje se i Dodatak diplomi (Diploma Supplement), odnosno Prijepis ocjena (Transcript of Records), u koji se unose svi odslušani i položeni predmeti.

Obim studijskog programa koji se izvodi u jednom semestru na drugom ciklusu studija je 15 ECTS studijskih bodova na informacijskim naukama, uz dodatnih 15 ECTS studijskih bodova na drugoj studijskoj grupi, što iznosi ukupno 30 ECTS studijskih bodova u jednom semestru i 60 ECTS studijskih bodova tokom čitave akademske godine. Da bi uspješno završio diplomski studij, student mora sakupiti u toku drugog ciklusa studija 60 ECTS bodova, odnosno 120 ECTS studijskih bodova s drugom studijskom grupom. To znači da ukupan broj ECTS bodova za prvi i drugi ciklus studija iznosi 300 ECTS bodova.



Završni rad na drugom cilusu studija predstavlja samostalan rad studenta/-ice, a priprema se i piše pod vodstvom mentora/-ice i njegovog/njenog saradnika/-ice te predaje i brani pred za tu priliku formiranom komisijom. Za uspješno odbranjen završni rad student/-ica dobiva odgovarajuću ocjenu i odgovarajući broj studijskih bodova. U načelu, predmet završnog diplomskog rada za koji se student/-ica opredijeli može biti bilo koja oblast izučavana tokom dvopredmetnog studija komparativne književnosti ili informacijskih nauka na Odsjeku za komparativnu književnost i informacijske nauke.

#### **STUDIJSKE OBAVEZE I PROVJERE ZNANJA**

Način provjere znanja studenata utvrđen je Pravilima studiranja za prvi, drugi ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu.

U silabusu svakog predmeta studenti su obaviješteni o načinu provjere znanja studenata. Ukupan fond nastave iznosi 44 sedmice godišnje, od kojih je u svakom semestru predviđeno 15 sedmica nastave, koju student prati u vidu predavanja (P), vježbi (V) i seminara (S) predviđenih Nastavnim planom i programom. Preostale sedmice predviđene su za održavanje dopunske nastave u vidu grupnih konsultacija, završnih ispita, konsultacija, te za rad u čitaonici i Biblioteci Fakulteta, te za istraživanje u bibliotekama, galerijama, muzejima i arhivima.

Jedan nastavni sat traje 45 minuta, a između sati je akademska pauza od 15 minuta. Prisustvo svim vidovima nastave obavezno je i na osnovu prisustva student dobiva potpis od predmetnog nastavnika i saradnika. U toku semestra, redovni student može neopravdano izostati najviše 20% od ukupnog fonda sati nastave po pojedinom predmetu, odnosno tri (3) puta. Student koji neopravdano izostane s nastave više od tri puta u toku semestra neće dobiti potpis, a time gubi mogućnost da pristupi završnoj provjeri znanja. Osim pohađanja svih vidova nastave od studenta se očekuje aktivno učešće u nastavi: davanje usmenog i pismenog doprinosa kod obrađivanja određenih nastavnih jedinica, sudjelovanje u diskusiji o pojedinim temama u okviru seminara, izrada zadataka i seminarskih radova u predviđenim rokovima. Student je dužan da na kraju dodiplomskog studija, u dogovoru s nastavnikom ili saradnikom, obradi jednu temu u obliku završnog rada (12–15 kartica teksta). Na kraju diplomskog studija, student piše završni rad nešto većeg opsega.

U toku svakog semestra (15 sedmica nastave) mogu se organizirati povremene i redovne provjere znanja u vidu pismenih i/ili usmenih testova, kolokvija, konverzacije ili drugih vidova ispitivanja najmanje dva puta u semestru. Studenti su obavezni pristupiti svim provjerama znanja. Završna provjera znanja (ispit) se organizira samo kao pismeni ili kao pismeni i usmeni dio ispita. Ispitu može pristupiti student koji je zadovoljio sve programom propisane nastavne obaveze, te se blagovremeno prijavio za polaganje završnog ispita (ispiti se održavaju prema akademskom kalendaru). Rezultati ispita su javni, a student ima pravo uvida u ispitnu dokumentaciju.

Student je obavezan da pristupi provjeri znanja. Ukoliko se prijavio za ispit, a ne pojavi se na provjeri znanja, ili ukoliko tokom ispita odustane od daljnjeg polaganja, smatrat će se da je pristupio provjeri znanja, ali da nije položio ispit u datom roku.

## KOMPETENCIJE NAKON I. CIKLUSA STUDIJA INFORMACIJSKIH NAUKA, bibliotekarstva

Završetkom prvog ciklusa studija informacijskih nauka student/ica će biti osposobljeni za rad u organizacijama, ustanovama i informacijskim centrima u kojima su potrebna znanja za pohranjivanje, pretraživanje, zaštitu i distribuciju informacija. Stečene će kompetencije studentima/icama omogućiti razumijevanje savremene upotrebe informacijskih tehnologija za upravljanje znanjem u novom tehnološkom okruženju.

Nakon završenog dodiplomskog studija studenti će moći:

- primijeniti teorijske i metodološke spoznaje iz informacijskih nauka u rješavanju problema na stručnoj razini;
- identificirati glavna obilježja informacijskih nauka kao akademskog i znanstvenog polja, njezine grane te profile informacijskih stručnjaka;
- identificirati, interpretirati i rješavati informacijske potrebe korisnika;
- pronaći, vrednovati i primijeniti informacije i/ili informacijske izvore;
- samostalno pretraživati informacije u informacijskim sistemima;
- razumjeti odnose između proizvođača, posrednika i korisnika informacija;
- poznavati načine na koje se informacije proizvode, organiziraju i diseminiraju;
- poznavati nacionalne i međunarodne standarde, pravila i propise koji se odnose na nastanak, prijenos i korištenje informacija;
- interpretirati i koristiti stručnu terminologiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku te engleskom jeziku;
- poznavati historijski razvoj informacijskih ustanova unutar područja informacijskih nauka;
- identificirati i vrednovati informacijsku građu i izvore;
- upravljati zbirkama i fondovima;
- organizirati, pretraživati i pronalaziti građu i relevantne informacije;
- upravljati elektronskim dokumentima, procesom digitalizacije i kreiranja digitalnih zbirki;
- analizirati, prikazivati i interpretirati informacije u mrežnom okruženju;
- procijeniti informacijske potrebe i planirati odgovarajuće informacijske službe i usluge;
- poznavati rad s korisnicima, uključujući korisnike sa invaliditetom;
- upravljati informacijskim službama, sistemima i uslugama;
- prepoznati i primijeniti rezultate istraživanja iz polja informacijskih nauka;
- obavljati temeljne poslove u okviru informacijskih ustanova;
- razumjeti filozofske i logičke osnove bibliografske organizacije informacija;
- samostalno izrađivati i vrednovati bibliografske projekte;
- obrađivati informacijsku građu prema relevantnim međunarodnim standardima za bibliografski opis i bibliografsku kontrolu podataka;
- upravljati standardima u različitim informacijskim profesijama;
- sudjelovati na različitim projektima iz područja informacijskih nauka;
- demonstrirati komunikacijske i prezentacijske vještine;
- demonstrirati vještine informacijske i informatičke pismenosti;
- odgovorno obavljati profesionalne zadaće u skladu sa etičkim kodeksom informacijske struke.

Studenti/-ce koji/-e završe prvi, trogodišnji stepen studija informacijskih nauka mogu nastaviti studij na diplomskom (MA) studijskom ciklusu.

## **KOMPETENCIJE NAKON II. CIKLUSA STUDIJA INFORMACIJSKIH NAUKA, bibliotekarstva**

Završetkom drugog stepena studija student/ica stječe adekvatne kompetencije koje se odnose na znanja o sistemima za pohranjivanje i pretraživanje informacija, upravljanje i zaštitu kulturne baštine u savremenom tehnološkom okruženju, korištenje informacijskih sistema u informacijskim institucijama, primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija u informacijskim ustanovama, te kompetencije koje su potrebne za podizanje javne svijesti o kriterijima integriranja u informacijsko društvo. Posebice, studenti/ce će biti osposobljeni/e za rukovođenje najsloženijim stručnim poslovima iz oblasti bibliotekarstva.

### **KOMPETENCIJE KOJE STUDENT/ICA STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA**

Završeni student/-ica II. ciklusa studija će moći:

- organizirati, označavati i pretraživati informacije i/ili informacijske izvore;
- izraditi web aplikacije za pretraživanje i ažuriranje baze podataka u Internetnom okruženju
- samostalno oblikovati, održavati i vrednovati mrežne stranice informacijskih ustanova;
- oblikovati baze podataka i sisteme za pretraživanje informacija u informacijskom sistemu;
- kreirati i oblikovati objekte digitalne kulturne baštine;
- koristiti informacijsku i komunikacijsku tehnologiju u poslovanju informacijskih ustanova;
- upravljati složenim informacijskim sistemima;
- sudjelovati i osmišljavati koncepciju i vođenje informacijske politike u svojoj sredini;
- upravljati projektima iz područja informacijskih nauka i procesima organizacije znanja;
- kritički procjenjivati sisteme za organizaciju znanja i implementaciju takvih sistema;
- tumačiti historijski razvoj informacijske struke i preispitivati mogućnosti njenog budućeg razvoja;
- procjenjivati informacijske potrebe i planirati odgovarajuće službe i usluge, te ih kvantitativno i kvalitativno vrednovati;
- upravljati baštinskim ustanovama;
- razvijati usluge i programe za korisnike;
- planirati i voditi projekte u informacijskim ustanovama;
- educirati korisnike o informacijskoj pismenosti;
- aktivno promovirati informacijsku i medijsku pismenosti kao i kritičku primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u obrazovnim procesima.
- kritički interpretirati fenomene informacijskog društva.

## ČLANOVI I ČLANICE ODSJEKA

Dr. Muhamed Dželilović, Dr. Dževad Karahasan, Dr. Marina Katnić-Bakaršić, Dr. Senada Dizdar, Dr. Edin Pabrić, Dr. Nina Alihodžić-Hadžialić, Dr. Andrea Lešić-Thomas, Dr. Almir Bašović, Dr. Lejla Kodrić Zaimović, Dr. Mario Hibert, Dr. Ajla Demiragić, Dr. Lejla Hajdarpašić, Adisa Bašić, MA, Džejla Khattab, MA, Fahrudin Kujundžić, MA i Feđa Kulenović.